


РАССМОТРЕНО
на заседании МО
протокол № 1
«30» 08 2017 г

СОГЛАСОВАНО
Зам дир по УМР
 Нь.А. Сивцева
«30» 08 2017 г



Рабочая программа
по литературному чтению на родном языке, 4 класс по ФГОС
Ноговицыной Людмилы Петровны, учителя начальных классов
МБОУ «Дюпсյонская СОШ им.И.Н.Жиркова» Усть-Алданского улуса

2017/2018 учебный год

Количество часов:

Всего - 68, в неделю – 2 часа

Программа: Төрөөбүт тылы үөрэтии үгэс буолбут үөрэхтээһин тупсарыллыбыт систематыгар олоҕурар. «Саха тыла» программа автордара:

Л.В.Захарова, С.Е.Потапова, В.А.Тимофеева, С.А.Баснаева, Н.С.Олесова.

Учебник - “Ньургунун ” учебник. Авторы: Л.В.Захарова, Л.К.Избекова, “Бичик”, 2006

Быһаары сурук.

Программа сүрүн сыала-сорууга тылынан уонна суругунан сананы сайыннарыы, ортоку сүһүөх оскуолаҕа саха тылын уонна литература курсун үөрэтиигэ бэлэмнээһин. Манна биллэрэр, сайыннаар, иитэр сорук тэннэ дьүөрэлэхэр. Программа угэс буолбут үөрэхтээһин тупсарыллыбыт систематыгар олоҕуруу. Билии, сатабыл уонна үөрүйэх кээмэйэ үөрэх стандартын ирдэ-билигэр сөп түбэхэр.

Программа сүрүн ирдэбиллэрэ:

- Норуот тылынан уус-уран айымньытын уонна уус-уран литература сүрүн жанрдарын билсир;
- Саха суруйааччыларын туһунан өйдөллөрүн кэнэти;
- Аахпыт айымньы ис хоһоонун, геройун сыаналыыр, бэйэтин санаатын этэр, дакаастыыр;
- Текст ис хоһоонунан бопсоруостарга сөптөөх эппиэттэри биэрэр;
- Аахпыт түгэнин өйгө ойуулаан көрөр;
- Чуолкай ис хоһоонноох текси чааска араарар, былаан онорор;
- Араас жанрга айан суруйарга холонор;
- Баһарар, сөбүлүүр тематыгар суруллубут кинигэни сатаан талан ааһар, сөптөөх литератураны булан туттар;
- Ааһар, кэпсир дьобурдарын салгыы сайыннарыы.

Сүрүн сыал предмет соруктары быһаарар:

- ааһы култууратыгар дьулуһуу, ааһааччыны иити;
- уус-уран айымньыны оҥо тус суолталаахтык (личносно значимое восприятие), эстетическэй таһымынан ылынар дьобурун сайыннарыы;
- төрөөбүт норуотун духовнай күүһүнэн ийэ тыынын итийэхтээбит сахалыы саннаах, айы тыыннаах, баай духуобунай ис кириллээх киһини иитиигэ тускуланыы;
- бииргэ олорор, аймах, уруу омуртар (эбээн, эбэнки, юкагир, долган о.д.а.), нуучча уонна аан дойду норуоттарын чулуу айымньыларын үтөө тыынын ингэриммит, норуоттар үтөө, доһордуу сыһыаннаһыларын – олох сайдыытын тутулгунан курдук өйдүүр (поликультурнай) личноһы иити, ол эбэтэр литература үөрэх предметин быһыытынан эйгэтин, дьайар кыаһын кэнэти.

Туруоруллубут сыалы, соруктары ситиһи үөрэнээчи киһи олоһор ураты суолталаах дьобурдары, сатабыллары, кыахтары ингэринэрин:

- Олох, киһи, уопастыба, аан дойду киһилии сирдээх, духуобунай эриннэрин ингэрини: улаатан эрэр киһи олоһу, дьон сыһыанын, киһи олоххо тускутун гуманистическай, киһилии ис турук дьобурунунан ингэринэр, сыаналыыр; олох ис кирилэ духуобунаас, киһилии сир буоларын олох сүрүнэ оностор, киһилиини, сирдээх буолууну өрө тутар, ол туһугар туруулуһар кыахтаныы; бэйэ норуотун култууратын, литературатын атын омур култууратын, литературатын кытта сыһыаран өйдүүр, тэннээн көрөр, олоһу, киһини уус-уран дьүһүйүү уратыларын уонна ис духуобунай биирдийэр күүстэрин быһаарар; араас эпоха, кэм, түһүү-тахсыы литератураларын, айар тыл маастардарын кытта дирин энсилгэн толкуйга, кэпсэтиигэ (диалог) киирэр, бэйэтин санаатынан, толкуйунан, уйулҕатын туругунан дьону итэҕэтэр, сирдир - кыахтаныыга тиэрдиини;
- Уопсай култуурнай, литературнай сайдыы кыаһын ингэрини: уус-уран айымньыны оҥо тус суолталаахтык (личносно значимое восприятие), эстетическэй эриннэринэн ылынар кыаһын ситиһи. Төрөөбүт литератураны Россия уонна Аан дойду литератураларын биир кэлимин ураты көстүүтүн быһыытынан сыналаан, култуура, уус-уран литература киһи-аймах духуобунай, ол аата киһилии тускулаах олоһун туллар туттааһын, хамсатар күүһүн быһыытынан көрүү олоһуруутун;
- Ааһааччы быһыытынан сайдыы таһымын ситиһи улаатан эрэр киһи айымньылаах ааһы бары көрүннэрин баһылааһынын көрдөрөр. Кини уус-уран айымньыны диринник ааһан, ырытан ылынар кыаһа - уустук өй-сүрэх, иэйи, араас көрүү алтыһытыгар киллэрэр, киһи духуобунай, интеллектуальнай, айымньылаах өрүттэрин эргиччи сайыннаар тирэҕи үөскэһинин;
- Тыл-өс, толкуй кыаһын ситиһи үүнэн эрэр киһи, бастатан туран, төрөөбүт тылынан көнүл туһанан санаатын сайа этэр, быһаарсар, суругунан үлэ бары үөрүйэхтэрин баһылыыр, араас сурук көрүннэрин холкутук туһанан ырытылары, толкуй түмүллүүлэрин быһааран суруйар таһымы ылытыгар, өссө ис тардыстыы үөскээтэҕинэ, тылынан айыы эйгэтигэр кириини - ааһаччыыа.

Үөһэ ааттаммыт үөрэх-сайдыы кыахтарын литература предметинэн ситиһи анал дьайылар, дьайымаллар ис хоһооннорун, тускуларын, ньымаларын ырытан, ирдэбиллэри быһаарыыны эрэйэр.

«Төрөөбүт дойдубар тапталым»

(кыра кылаастан саҕалаан олохтоох суруйааччылар айымньыларын нөнүө иитии – үөрэтии программата)

Проблема:

- оҕо кинигэни аахпат буолуутун туоратыы;
- оҕо төрөөбүт нэһилиэгин историятын, дьонун-сэргэтин ситэ билбэтин үөрэтии;
- тыл, литература предметтерин үөрэтии оҕону иитиигэ туһуланыыта ситэтэ суох;
- оҕону сааһынан, кыыс, уол уратытынан көрөн үөрэтии-иитии, сайыннарыы эрэйиллэр;
- оскуолаҕа уол оҕону иитиигэ-үөрэтиигэ болҕомто ууруллара наадалаах;
- оҕо талаанын, дьоһунун сайыннарыыга үлэни тэрийии кыараҕас уонна ситимэ суох.

Программа сыала:

Үөрэнээччилэри «чугастан – ыраахха» принцибинэн, олохтоох суруйааччылар нөнүө литератураҕа, саха суруйааччыларыгар, айымньыга чугаһатыы, сатабылларга үһүйүү.

Программа сорукутара:

- олохтоох суруйааччылар үтүө ааттарын үйэтитии, кинилэринэн киэн туттуу;
- олохтоох суруйааччылар олохторун, айар үлэлэрин кэрэхсээн дириҥник билии, үөрэтии;
- үөрэнээччилэр ааҕар, айар – суруйар, чинчийэр дьоһундарын сайыннарыы;
- ааҕылары эрдэттэн бэлэмнэммит, былааннаммыт үлэҕэ олохуран ытыгы;
- сатабылларга үһүйүү.

Программа хайысхалара

- литература, ырыа (музыка), айар оноһук (сатабыл) уруоктарын, кылаас таһынан үлэни алтыһыннарыыга олохулар.
- чинчийэр дьоһуну сайыннарыы (суруйааччылар олохторун, айар үлэлэрин чинчийэн ырытыыга дакылааттар) – оҕо ырытар, толкуйдуур сатабылын сайыннарыы;
- уус – ураннык ааҕар дьоһуну сайыннарыы (суруйааччылар айымньыларын уус – ураннык, дорҕоонноохтук, өйтөн ааҕы (кэпсээн, монолог, хоһоон, поэма, сценка) – оҕо изиийлээхтик ааҕар сатабылын сайыннарыы;
- айар – суруйар дьоһуну сайыннарыы (суруйааччыларга аналлаах айар үлэлэр, ыстатыйалар) – оҕо айан суруйар сатабылын сайыннарыы;
- айан онорор дьоһунун сайыннарыы (суруйааччылар айымньыларынан уруһуйдар, оноһуктар) – оҕо айан онорор сатабылын сайыннарыы;
- суруйааччылары, айар дьону, кинилэр чугас дьоннорун кытта көрсүһүүлэр (суруйааччылар санаалара, бэсиздэлэһии, маастар – кылаастар) – дьону кытта алтыһар сатабылы сайыннарыы;
- суруйааччылар ырыа буолбут хоһооннорунан ырыа толоруутун сатабыла;
- суруйааччылар олохторун, айар үлэлэрин үөрэтэр-билэр сатабыл. Кэтэхтэн викторина «Олохтоох суруйааччылары төһө билэбин».
- Суруйааччылар айымньыларын нууччалыы, английскайды, французтуу тылларга тылбаастааһын сатабыла.

4 кылаастарга: Норуот тылынан уус-уран айымньыта.

Олонхо. Л.Новогодин олонхотуттан быһа тардыы

Р. Алексеев.Чабырбахтар.

Саха уус-уран литературата.

Хоһоон. Н. Босиков «Ийэ-күн ийэм».

Төрүт уураар олук (1-4 кылаастар)

Олуктар	Үөрэнээччи
Ааҕар дьоһун сайдыыта:	Айымньылаах ааҕы сүрүн ньымаларын баһылаабыт, уус-уран ааҕыга (кинигэҕэ) тардыстыылаах; Тизкини сөпкө, өйдөөн, түргэнник, хоһоонноохтук <i>(наадалаах сиргэ тохтоон, куолаһын уларытан, бытааран)</i> ааҕар.

Санарар сана сайдыта:	Тыл араас суолтатын, дэгэт суолтатын өйдүүр, кэпсиригэр туһанар. Тоѳоостоох миэстэѳэ өс хоһоонун, сомоѳо тылы туттар. Билбэт тылын тылдыттан булан көрөр. Тиэкис туһунан ырытар хайысхалаах ыйытыга бэйэтин санаатын этэр, тиэкистэн булан дакаастыр. . Санарар сана сүрүн көрүһүнэрин инэриммит, санаатын, көрүүтүн толору быһааран этэр кыахтаммыт.
Суруйар дьоѳур сайдыта:	Суруйар дьоѳурга сыстыбыт, тэттик, санааны арыйар суруйуулары, кылгас өйтөн суруйуулары, айар үлэѳэ холонуулары онорор кыахтаммыт
Литературнай билии, дьоѳур сайдыта:	Тиэкис аата, ис хоһооно, геройа диэни араарар. Тиэкис тиэмэтин өйдүүр, сүрүн санаатын быһаарар. Норуот тылынан уус-уран айымньыта уонна уус-уран литература диэни өйдүүр. Уус-уран айымньы көрүһүн араарар. Атын омук айымньыта диэн билэр. Аахпыт айымньы ис хоһоонун, геройун атын айымньыны кытта тэннээн көрөр, сыаналыыр, бэйэтин санаатын дакаастыр. Аахпыт түгэни өйгө ойуулаан көрөр. Чуолкай ис хоһоонноох тиэкиһи суолталаах олуктарга араарар, былаанын онорор кыахтаммыт.
Бэйэ ааѳыта:	Баѳарар кинигэтин сатаан талан ааѳар. Урут билбэт суруйааччым диэн өйдөбүл үөскүүр. Кинигэ ыйар аппараатын <i>(тахсыбыт сыла, аадырыһа, жанра, аннотацията, иһинээѳитэ)</i> сатаан туһанар.

Алын сүһүөх кылааһын үөрэнээччитэ ылынар үөрэх дэгиттэр үөрүүхтэрэ
(Универсальные учебные действия)

Тус (личностнай) таһым. <i>(Личностные УУД)</i>	Үөрэнээччи ааѳыллар, ырытыллар айымньы сыалын, тиһиктээхтик өйдүүр, миэхэ туох суолталааѳый диэннэ эппиэтин була, быһаара, сыаналыы үөрэниитэ суолталанар. Үөрэнээччи тус олоѳун эйгэтиттэн таһааран, бэйэтигэр ис суолталаахтык сиэрдээх, киһилии тускуну инэринэр, сыаналыыр үөрүүѳи баһылыыр.
Хайысхалыыр, тускулуур дьайыылар:	Уус-уран айымньыны ааѳыы, ырытыы үөрэтэр, сайыннарар, иитэр өрүттэрин, ньымаларын баһылыыр, көдүүстээѳин көрөн сатабыллаахтык туһанар; үөрэх-билии, сайдыы тускутун былааннана, инникитин, туохтан, ханнык дьайыылартан туох хамсааһын, ситиһии буолуон сөбүн умдаардыыр, сабаѳалыыр.
Билэр-көрөр дьайымаллар:	Үөрэх сыалын, билии-көрүү, сайдыы, өй үлэтин күүһэ тоѳо, туох соруктаах оноһулларын быһаара үөрэнэр; үөрэх дьайыыларыгар чопчу бэйэтигэр тус сыаллаах, соруктардаах буолууга тийэр, ол эбэтэр үөрэнэргэ, билэргэ-көрөргө ис тардыстыы уһуктар; бэйэтин үлэтин хонтуруоллана, ырыта үөрэнэр. Ол инниттэн: - толкуйдаах, ис номохтоох, сыаллаах-соруктаах ааѳааччы таһымыгар тахсар; истибит, көрбүт, аахпыт билиититтэн-көрүүтүттэн суолталааѳын, көдүүстээѳин арааран, туһанар буолар; - тылынан да, суругунан да, эбэтэр атын айар, чинчийэр үлэ көрүһүнэринэн билбитин-көрбүтүн туһанар, туһаѳа таһаарар кыахтанар. - уус-уран айымньы проблематын быһаара, бэйэтин күүһүнэн тиһиктии, ырыта, түмүктэри онорор кыахтанар.
Логиканы сайыннарар үөрэх дьайыылар:	- Проблема, мөккүөр, ойууланар быһыы-майгы төрүөттэрин, сайдыытын быһаарар; - Быһыы-майгы, мөккүөр биричиинэтин, онтон үөскээбит көстүүлэри, дьон сыһыанын ырытан толкуйдуур, дакаастаан таһаарар.

Үөрэтии ис хоһооно

4 кылааска ааѳыы уруога уус-уран айымньы жанрын кытта билсиһии принцибинэн барар. Үөрэнээччи норуот тылынан уус-уран айымньытын уонна уус-уран литература сүрүн жанрдарын билсэр, тер-мини быһаарыыта суох туттар.

Араас жанрдаах айымньыны ааѳар кэмнэ оѳо саха суруйааччыларын туһунан өйдөбүлэ өссө кэниир, бастын тылбаас айымньылары ааѳар, уус-уран айар ньыма арааһын болѳойор. Лексическэй тиэмэ дириһиэр.

Үөрэх былааныгар “Төрөөбүт литература” предмет миэстэтэ

Төрөөбүт тылы үөрэтии үгэс буолбут үөрэхтээһин тупсарыллыбыт систематыгар олоһулар программа автордара: Л.В.Захарова, С.Е.Потапова, В.А.Тимофеева, С.А.Баснаева, Н.С.Олесова.

“Ньургунун” учебник автора Л.В.Захарова, Үөрэх нэдиэлэтэ 35. Нэдиэлэбэ – 2 чаас, сылга – 70 чаас.

Үөрэнээччи сыл түмүгүнэн тугу билиэхтээбэ уонна сатыахтааба:

- Тексти сөпкө, өйдөөн (сыыһа аахпытын бэйэтэ көннөрөн) таска доргуччу ааба;
- Точкаба, запятойга тохтоон, тыын ылар, куолаһын уларытар, ыйыты, соруйуу, кууһурдуу этии интонациятын тутуһар;
- Текст ис хоһоонун автор тылынан сыыс тыла суох сиһилии кэпсиир;
- Кинигэтэ суох, истибит тексин сүрүн ис хоһоонун кэпсиир;
- Саха суруйааччыларын ааттарын, айымньыларын ааттарын, 2-3 айымньыны билиэхтээх;
- Урукку, билинни, кырдыаһас-эдэр суруйааччы, поэт диэн араарыахтаах;

4 кылаас үөрэнээччитэ төрөөбүт тылын туһанар үөрүйэбэ уонна сатабыла:

- Табатык, өйдөбүллээхтик, хоһоонноохтук, сөптөөх түргэнинэн таска уонна искэ аабы.
- Табатык аабыга тыл суолтатын билии.
- Искэ аабы үөрүйэхтэрин баһылааһын.
- Өйдөбүллээхтик аабыга айымньыны холкутук ырытан ис хоһоонун билии.
- Тексти чаастарга араары, аабы тэтимин тутуһуу.
- Интонацияны тутуһан аабы.

Мүнүүтэбэ аабы нуормалара.

Кылаастар	I чиэппэр			II чиэппэр			III чиэппэр			IV чиэппэр		
	“3”	“4”	“5”	“3”	“4”	“5”	“3”	“4”	“5”	“3”	“4”	“5”

I	-	-	-	-	-	-	15	22	30	25	32	40
II	25	35	45	30	40	50	35	45	55	40	50	60
III	45	55	65	50	60	70	55	65	75	60	70	80
IV	65	75	85	70	80	90	75	85	95	80	90	100

Аабы уругар календарнай-тематическай былаан.

Күнэ-дьыла		Урук	Уруоктар темалара	Тылы кытта үлэ	Хос быһаарыы	Дь/үлэ	Стр.
былаан	факт	№					
1 чиэппэр, 9 нэдиэлэ – 18ч.							
Норуот тылынан уус-уран айымньыта /20ч/							
02.09		1	Норуот ыра санаата — остуоруйа (7ч) Муммут уолаттар. (Саха остуоруйата).	чокуур, кукаакы, сырбан.		Сымыйа-кырдьык икки ардынан кэпсээн толкуйдааһын	4-7

08.09		2	Соломуон Муударас. <i>(Саха остуоруйата).</i>	хоттуун		Оруолларынан ааҕыы	8-10
09.09		3	Кэбэ. <i>(Эбэңки остуоруйата).</i>			кэпс.бэлэмнэнии	10-13
15.09		4	Эһэни бултааһын. <i>(Чукча остуоруйата).</i>	дараҕар		кэпс.бэлэмнэнии	13-16
16.09		5	Балыксыт оҕонньор уонна Суор. <i>(Долган остуоруйата).</i>	таастыган, итир, сыата		былаан оноруу	16-19
22.09		6	Карнайдаах уол. <i>(Узбек остуоруйата)</i>	каркай, чабан, кишлак		былааны тутуһан кэпсээ	20-23
23.09		7	Үс кыһыл көмүс статуэтка. <i>(Индия остурруйата).</i>	султан раджа, удьумэр		Остуоруйа айааһын	24-25
29.09		8	Чаҕылхай тыллаах, имигэс этиилээх — чабырҕах Сылгы.Оҕо чабырҕаҕа			нойосуус	26-28
30.09		9	Ситимнээх сана. Ааҕар, кэпсиир дьоҕуру бэрэбиэркэлээһин.Тест				
Сэргэ төрдүгэр сэхэн (5 ч).							
06.10		10	Ханнык үйэлэр баалларай?	өлбүгэ		толкуйдаа	28-30
07.10		11	Тыгын Дархан.	арбанар		доргуччу ааҕыы	30-33
13.10		12	Майаҕатта Бэрт Хара	үөскүлэн, төлүк		2 чааска араар, кэпсээ	33-36
14.10		13	Дьалаҕай Киилээн Маһары ыһыаҕар сылдыыта	сэлэ, сарыы, түнэ, сыалыйы		соруудах 3	37-39
20.10		14	Манчаары Хаппар уолугар аат биэрбитэ.	кэрэйэр		соруудах 5	39-40
Саха оҕуһун мииннэ да ырыаһыт (3ч)							
21.10		15	Киэһэ. Кыыллаах арыы	күтүр, үрдүк, харах уута		хоһоонноохтук ааҕыы	41-43
27.10		16	Ат ырыата. Биһик ырыата.	хоноруу		доргуччу ааҕыы	43-44
28.10		17	Бүлүүлүү оһуокай. Найахы оһуокайа	түһүлгэни хоһуйуу(стр.220)		2 соруудах	44-46
03.11		18	Ситимнээх сана. Ааҕар, кэпсиир дьоҕуру бэрэбиэркэлээһин.Тест.				
2 чиэппэр, 7 нэдиэлэ – 14ч							
			Уһун түүннээх олонхо (2ч)				
11.11.		19	Нуоҕалдьын Кугас атгаах Тойон Дьаҕарыма бухатыыр (Күннүк Уурастыырап олонхотуттан быһа тардыы).	урсун боскуйа толотоон оноҕос таҕыылаах чаачар		ойуулуур миэстэлэри булан ааҕын 4 соруудах	47-50
17.11.		20	Күн Эрэли. Олохтоох автор Л.Новогодин олонхотуттан быһа тардыы. Ааҕар, кэпсиир дьоҕуру бэрэбиэркэлээһин.		18.11		
18.11.		21	Билии-көрүү түннүгэ — таабырын.		18.11	наардаан суруй, 2 соруудах	54-55
24.11.		22	Саха оһоҕун иннигэр — бөлүһүөк	халҕан		стр. 62 3,4 соруудах	56-57
25.11.		23	Ситимнээх сана. Ааҕар, кэпсиир дьоҕуру бэрэбиэркэлээһин.Тест				
Уус-уран литература Хомоҕой тыллаах хоһоон барахсан (12 ч).							
27.11.		24	А. Софронов. Мин. Дорообо, дойдум.	одуруун, суурама		нойосуус	60-61

01.12.		25	Эллэй. Үөрэх ынырыгыта. Өкүлүүн.	маар, халыым		кыыс турунан санаабын эт	62-63
02.12.		26	Күннүк Уурастырап. Күөрэгэй. Этиннээх ардах.	кылыс, садарах		күөрэгэй нойосуус	64
08.12.		27	Семен Данилов. Ырыа туһунан.	энээрхэй		хоһоонноохтук аабы	66
09.12.		28	Попов Л.А. Тус хоту үөскээбит буоламмын.	толон кыланар		өйтөн аабы	67
15.12.		29	Гоголев И.М. От үлэтэ. Тапталлаах ийэккэм.			доргуччу	68-69
16.12.		30	Ефимов М.Д. Саха сириг ыччата.	сайдам сайаҕас		4 соруудах	69
22.12.		31	Данилов Сем.П. Арыылаахха.			хоһоонноохтук аабы	70-72
23.12.		32	Ситимнээх сана. Ааҕар, кэпсиир дыбуру бэрэбиэркэлээһин.Тест			хоһоонноохтук аабы	
3 чииппэр, 10 нэдиэлэ – 20ч							
12.01.		33	Руфов С. Т. Албынчыктар.	тууна		өйтөн аабы	72-74
13.01.		34	Пушкин А. С. Хаайыылаах. Кыһынны суол.	дыураа			75-76
19.01.		35	Лермонтов М.Ю. Былыттар. Баарыс.				
20.01.		36	Олохтоох автор Н. Босиков «Ийэ-күн ийэм».				
26.01.		37	Кэрэ кэпсээн, сэргэх сэхэн (6 ч+ 4 ч + 1 ч). Эрилих Эристиин. Кумалаанна бары.	кумалаан		кэпсииргэ бэлэмнэни, уруһуй	79-81
27.01.		38	Амма Аччыгыя. Куйуур.			кэпсээн	81-85
02.02.		39	Сметанин Т., Стручков Я. Куһу ураҕаһынан да бултуурбут	хайын		хоһоонноохтук аабы	86-89
03.02.		40	Николай Якутский. Хотой доҕоро.	өлөн силбик		хотойу ойуулуур тыллары булуу	89-92
09.02.		41	Дьүөгэ Ааныстырап. Бытык.	ардыах буур		2 чааска араар, аатта толкуйдаа	93-96
10.02.		42	Габышев Н.А. Өлүөскэ.	өрүһүлтэ		кэпсииргэ бэлэмнэн	97-100
16.02.		43	Ситимнээх сана. Ааҕар, кэпсиир дыбуру бэрэбиэркэлээһин.Тест.	буугуначчы			
			Мүччүргэниэх сырылар (5 ч).				
17.02.		44	Неустроев Н.Д. Куттаммыт	кыһынны ньукуолун		бэйэбит тускутунан кэпсээн	100-103
23.02.		45	Чооруоһап М. Эһэ өрүһүйбүтэ.	арҕас		булчут туһунан кэпсээн	104-106
24.02.		46	Толстой Л.Н. Акула.			ыйытыыларга толкуйдаан эппиэттээн	111-113
02.03.		47	Горькай М.А. Барабыай оҕото.	оноойу		ойуулаан	114-117
03.03.		48	Сметанин Т., Стручков Я. Төбөбөр кус сымыттаабыта, өлөр суолтан бөрө быһаабыта	сиэллэрэн		7 соруудах	107-110
09.03.			Поэма – 2ч	дуксуйуллуо			
		49	Руфов С. Т. Валерка собуруу дойдуга 1-2 чаастара			нойосуус	118
10.03.		50	Руфов С. Т. Валерка собуруу дойдуга.3 -4 чаастара				121-124
16.03.			Үгэ- 4ч				
		51	Күн Дьырибинэ. Көбүөхтүүрүн аанньа күөх киһиргэс.	көппөх үтүмэх		оруоллар, хоһоонноохтук аабы	125-128
17.03.		52	Баҕатаайыскай Р.Д. Эһэлээх күүбэх.				
21.03.		53	Ситимнээх сана. Ааҕар, кэпсиир дыбуру бэрэбиэркэлээһин.Тест	бардыгынаан		доргуччу аабы	129-131
4 чииппэр, 8 нэдиэлэ – 18 ч.							

06.04.		54	Тобуруокап П.Н. Попугай араатар.	тэлиэгэ		хоһоонноохтук ааҕы	131-132
07.04.		55	Крылов И.А. Куба, Сордон уонна Рак.			хоһоонноохтук ааҕы	132-133
13.04.		56	Автор остуоруйата (8 ч). Федосеев И.Е. Чэрэс уонна Чөрөс.	мындыр		оруолларынан оонньоон көрдөр	134-139
14.04.		57	Тобуруокап П.Н. Чаный Чаҕаан.	туйаарар		өйтөн ааҕы	140-152
20.04.		58	Андерсен Г.Х. Куһаҕан кусчаан.	кулуһун		сигилии	153-158
21.04.		59	Андерсен Г.Х. Куһаҕан кусчаан.			кэпсээн	159-164
27.04.		60	Автор чабырҕаҕа (2 ч). Петрова Т.И. Былтас сирэй.	холуон		ис хоһоонун кэпсээн	165-166
28.04.		61	Матахова М. Эн сымыйа — мин сымыйа	кээнчэ		1 соруудах	166-167
04.05.		62	Драматическай айымньылар (3 ч). Эверстова М.Г.-Обутова. Таба уонна Биичээн.			дорҕоонноох ааҕы	168-170
05.05.		63	Куобах үөрүүтэ. Баҕа атгаммыта.	хабырыйбыт		оонньоон көрдөрүү	174-176
11.05.		64	Гоголев И.М. Хаарчаана.	далай		оруолларынан хоһоон. ааҕы	177-187
12.05.		65	Ахтыгы (1 ч). Амма Аччыгыйа. П.А.Ойуунускай.				188-190
18.05		66	Дьүһүйүү (2 ч). Суорун Омоллоон. Өлүөнэ.			дьүһүйүү тексти хоһоонноохтук ааҕы	190-191
19.05.		67	Габышев Н.А. Оо, хоту, хоту! Далан. Улуу тунах.			нойосуус	192
25.05.		68	Ситимнээх сана. Ааҕар, кэпсиир дьобуру бэрэбиэркэлээһин.				
			Сыллааҕы бэрэбиэркэлиир үлэ. Тест				

МАТЕРИАЛЬНАЙ-ТЕХНИЧЕСКЭЙ ХААЧЧЫЛЛЫЫ

Программа	Төрөөбүт тылы үөрэтии үгэс буолбут үөрэхтээһин тупсарыллыбыт систематыгар олоҕурар. «Саха тыла» программа автордара: Л.В.Захарова, С.Е.Потапова, В.А.Тимофеева, С.А.Баснаева, Н.С.Олесова.
Учебник	“Ньургунун ” учебник. Автора Л.В.Захарова,
Технические средства обучения	Персональный компьютер. Интерактивной дуоска

